No: ژمارە:

Date: / /2016 ڕێکەوت: / / ٢٠١٦ زاینی

/ ٣ / ٢٧١٦ کوردی

ڕێنمایی ژمارە (٤) ی ساڵی ٢٠١٦

ڕێنمایی خوێندنی ماستەر لە زانکۆ حکومییەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٦-٢٠١٧)

ئاماژە بە (تەوەرەی پێنجەم / ڕێنماییەکانی خوێندنی ماستەر و دکتۆرا) لە کۆنووسی کۆبوونەوەی ژمارە (٣)ی ئەنجومەنی وەزارەت کە لە ڕۆژانی (سێشەممە ڕێکەوتی ٢٠١٦/٥/٣ و دووشەممە ڕێکەوتی ٢٠١٦/٥/٩) ئەنجام درابوو ، بڕیاردرا بە دەرکردنی ڕێنمایی خوێندنی ماستەر لە زانکۆ حکومییەکانی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیەی خوارەوە:-

تەوەری یەکەم/ مەرجەکانی پێشکەش کردن:

١- مەرجی تێکرای نمرە (معدل)ی بەکالۆریۆس:

تێکرای نمرە (معدل)ی بەکالۆریۆسی پێشکەشکار نابێت لە (٦٠%) کەمتر بێت کە مەرجێکە بۆ پێشکەشکردن، جگە لە دەرچووانی فاکەڵتی/کۆلێژ و سکوڵەکانی (پزیشکی، پزیشکی ددان، دەرمانسازی) کە ڕەچاوی تێکرای نمرەیان بۆ ناکرێت. بۆیە تێکرای نمرەی (٦٠%) هیچ خاڵ وەرناگرێت بۆ چوونە ناو پێشبڕکێ، بە زیادبوونی هەر نمرەیەک خاڵێک وەردەگرێت (بۆ نمونە ئەگەر پێشکەشکارێک تێکرای نمرەکەی (٦٥%) بوو (٥) خاڵی پێ دەدەرێت بۆ چوونە ناو پێشبڕکێ، ئەگەر یەکێکی تر تێکرای نمرەی (٧٠%)ی هەبوو ئەوا (١٠) خاڵی بۆ زیاد دەکرێت.

٢- مەرجی ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی لە کاتی پێشکەشکردن:

أ- لە قۆناغی پرۆسەی پێشکەشکردن هەموو خوازیارێك مافی پێشکەشکردنی بۆ خوێندنی ماستەر هەیە بەبێ هەبوونی مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی، بەڵام قوتابی/ خوێندکاری ماستەر دوای کاندیدکردنی بۆ خوێندن، مەرجە ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی بەرزبکاتەوە بۆ نمرەی (5ی IELTS) یان نمرەی(56یTOEFL-IBT) یان نمرەی (495یTOEFL-PBT) یاخود (47ی PEARSON ACADEMIC-PTE) بە مەبەستی دەست پێکردنی بۆ کۆرسی ئەکادیمی خوێندن، بە پێچەوانەوە مافی بەشداریکردنی لە کۆرسی ئەکادیمی نابێت تاوەکو مەرجی زمانی ئینگلیزی نمرەی داواکراوی سەرەوە بەدەست دەهێنێت لە ماوەی ساڵێکدا لە ڕێکەوتی کاندیدکردنی.

ب- ئەو خوازیارانەی کە مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی داواکراوی (برگەی أ)ی سەرەوەیان تێدایە، ئەوا ڕاستەوخۆ دەست بە خوێندنی ئەکادیمی دەکەن.

ج- سەبارەت بەو خوازیارانەی کە مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی داواکراوی (برگەی أ)ی سەرەوەیان تێدا نییە، دەتوانن لە ماوەی (١) یەک ساڵ ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی خۆیان بەرز بکەنەوە لە ڕێگەی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی توانستی زمانی ئینگلیزی بۆ گەیشتن بە ئاستی پێویستی برگەی (أ)ی سەرەوە. بە پێچەوانەوە ئەگەر مەرجی توانستی زمانی ئینگلیزی داواکراوی (برگەی أ)ی سەرەوەیان بەدەستنەهێنا، ئەوا ڕاستەوخۆ فەرمانی سڕینەوەی ناو (ترقين قيد)یان بۆ دەردەکرێت.

د- لەمەودوا سێنتەرەکانی زمانی ئینگلیزی زانکۆ حکومیەکان ڕۆڵی پێگەیاندن و ئامادەکاری دەبینن و دەکرێت قوتابیان /خوێندکاران خولی زمانی ئینگلیزی لە سێنتەرەکانی زمانی ئینگلیزی زانکۆکان ئەنجام بدەن بە مەبەستی بەرزکردنەوەی ئاستی توانستی زمانی

ئینگلیزی تاوەکو دواتر بتوانن نمرەی پێویستی داواکراوی تاقیکردنەوەی ئەلیکترۆنی (5ی IELTS) پێنجی ئایلتس یان نمرەی(56ی TOEFL-IBT) یان نمرەی (495ی TOEFL-PBT) یاخود (47یPEARSON ACADEMIC-PTE) بەدەست بهێنێت.

تێبینی:

أ- سەبارەت بە ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی ستانداردی توانستی زمانی ئینگلیزی کە لە سەرەوە ئاماژەی پێدراوە (TOEFL ،IELTS، PEARSON ACADEMIC-PTE) لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێمی کوردستان و شارەکانی دیکەی عێراق و دەرەوەی وڵات، پێویستە ئەو سێنتەرەی تاقیکردنەوەی لێ ئەنجام دەدرێت لقێک بێت لە لقەکانی بنکەی سەرەکی ئەو تاقیکردنەوانە، بۆ ئەم مەبەستەش دەبێت پشت بە وێب سایتی فەرمی (IELTS و TOEFL و PEARSON ACADEMIC-PTE) ببەسترێت و تێیدا ئاماژە بەوەکرابێت کە لقی ئەو سێنتەرە لەو شارە هەیە کە پێشکەشکار تاقیکردنەوەی لێ ئەنجام داوە.

ب- پێویستە لەسەر زانکۆکان ڕاست و دروستی (صحة صدور) بۆ بڕوانامەی توانستی زمانی ئینگلیزی ئەو تاقیکردنەوانە (IELTS و TOEFLو PEARSON ACADEMIC-PTE) بکەن کە لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێمی کوردستان و شارەکانی دیکەی عێراق بە پێی خالی (أ)ی بڕگەی (٢-مەرجی ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی) لە (تەوەری یەکەم)ی سەرەوە بەدەستهێنراون.

ج- سەبارەت بە تاقیکردنەوەی ئەلیکترۆنی زمانی ئینگلیزی وەکو(PEARSON ACADEMIC-PTE ،TOEFL ،IELTS) پێویستە ماوەکەی بەسەر نەچووبێت و بۆ ماوەی (٢) دوو ساڵ (لەسەر بنەمای ڕێکەوتی تاقیکردنەوە) ئەژمار دەکرێت.

د- ئەو پێشکەشکارانەی هەڵگری بڕوانامەی (بەکالۆریۆس لە پسپۆری زمانی ئینگلیزی و وەرگێران)، پێویستە تاقیکردنەوەی توانستی زمانی ئینگلیزی ئەنجام بدەن و هەمان ئاست کە لە خالی (أ)ی بڕگەی (٢-مەرجی ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی) لە (تەوەری یەکەم) ئاماژەی پێدراوە بەدەست بهێنن.

وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی
دەرکردە

٣- مەرجی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی:

أ- تاقیکردنەوەی توانستی زانستی ئەنجام دەدەرێت و ڕێژەی (٣٠%) نمرەی بۆ تەرخان دەکرێت و (٧٠%)ی تریش لەسەر تێکرای نمرەی بەکالۆریۆس ئەژمار دەکرێت بۆ بەشداریکردن لە پێشبرکێ، مەرجە پێشکەشکار دەربچێت لەم تاقیکردنەوەیە (واتە مەرجە ١٥ نمرە یان زیاتر لە ٣٠ نمرەی تەرخانکراو بۆ تاقیکردنەوە بەدەست بهێنێت، بە پێچەوانەوە مافی بەشداریکردنی لە پێشبرکێی نیە)، لێرەدا نمرەی (١٥) پانزە لە تاقیکردنەوە هیچ خاڵ وەرناگرێت واتە (٠) سفر (خاڵ)ی دەبێت و بە زیادبوونی هەر نمرەیەک (١) یەک خاڵی بۆ زیاد دەکرێت (بۆ نمونە ئەگەر پێشکەشکار نمرەی (١٦)ی هێنا لە تاقیکردنەوەی توانستی زانستی، ئەوا (١) یەك خاڵ وەردەگرێت بۆ بەشداریکردن لە پێشبرکێ، ئەگەر نمرەی (٢٠) بیستی هێنا ئەوا (٥) پێنج خاڵی پێ دەدرێت بۆ بەشداریکردنی لە پێشبرکێ).

ب- پێویستە لیژنەیەکی تایبەت لەسەر ئاستی کۆلێژ یان بەش سەرپەرشتی تاقیکردنەوەکان بکات.

ج- هەرکاتێک کورسی بەتاڵ مایەوە بە گشت جۆرەکانی کورسی تەرخانکراو، ئەوا بە هیچ شێوەیەك کورسییەکان پڕ ناکرێتەوە.

د- هیچ زانکۆیەک بۆی نییە کورسی خوێندن زیاد بکات بۆ پلانی پەسەندکراو لە لایەن وەزارەتەوە.

هـ- بۆ دیاریکردنی ژمارەی کورسیەکانی خوێندنی ماستەر لە هەر بەشێك، پێویستە میلاکی ئەو بەشە و پێداویستی ڕاستەقینەی خوێندنی ماستەر بکرێتە پێوەری سەرەکی، بۆ ئەم مەبەستەش وەزارەتی خوێندنی باڵا چاودێری و وردبینی پلانەکانی خوێندن دەکات.

تێبینی: پێویستە لەگەڵ پێشکەشکردنی پرسیارەکانی تاقیکردنەوەی توانستی زانستیدا، وەڵامی نمونەیی پرسیارەکان پێشکەش بە لیژنەی تاقیکردنەوەکان بکرێت.

٤- مەرجی تەمەن :

أ- میچ (سقف)ی تەمەن مەرجە بۆ پێشکەشکردن، واتە نابێت تەمەنی خوازیار لە (٤٥) چل و پێنج ساڵ (لەسەر بنەمای ساڵی لەدایکبوون) زیاتر بێت بۆ کارمەندانی سەر بە دامەزراوەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا لە کاتی پێشکەشکردندا. سەبارەت بە پێشکەشکارانی دەرەوەی دامودەزگاکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا لەبەر ئەوەی خوێندنەکەیان بە شێوازی پاراڵێل دەبێت بۆیە ڕەچاوی میچ (سقف)ی تەمەنیان بۆ ناکرێت.

ب- ئەو موعید و فەرمانبەرانەی سەر بە داموودەزگاکانی وەزارەتی خوێندنی باڵان و تەمەنیان لە (٤٥) چل و پێنج ساڵ زیاترە، بۆیان هەیە داواکاری پێشکەشی بکەن بە هەمان پێوەرەکانی سیستمی پاراڵێل.

٥- مەرجی ساڵانی خزمەت و تێپەڕبوونی ماوەی پێویست بەسەر دەرچووندا:

أ- بۆ خوازیارانی دامەزراو (واتە فەرمانبەری هەمیشەیی بن لە یەکێک لە دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان)، پێشکەشکار مەرجە (٢) دوو ساڵی تەواوی خزمەتی فیعلی دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس و دامەزراندنی هەبێت تا ڕێکەوتی دەستپێکردنی خوێندنی ماستەرەکەی، بە پێچەوانەوە مافی وەرگرتنی مۆڵەتی خوێندنی نابێت.

ب- ئەو خوازیارانەی کە دانەمەزراون لە دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەبێ هەبوونی مەرجی دوو ساڵ دەرچوون و تێپەڕین بەسەر بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس مافی پێشکەشکردنیان هەیە و پێویستە بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پێشکەش بکەن کە لە هیچ دامودەزگایەکی میری دانەمەزراون.

تەوەری دووەم/ مەرج و پێداویستی کردنەوەی خوێندنی ماستەر:

١- بۆ کردنەوەی خوێندنی ماستەر لە هەر بەشێکی زانستی مەرجە بە لایەنی کەم (٣) سێ پرۆفیسۆری یاریدەدەر یان (٢) دوو پرۆفیسۆری یاریدەدەر + (٢) دوو هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا کە دوو توێژینەوەی بڵاوکراوەی (محکم)ی دوای دکتۆرای هەبێت کە پسپۆڕیان لە هەمان بواری بەشەکەیە و مەرجیشە ئەو بەڕێزانە لەسەر میلاکی هەمیشەیی بەشی زانستی بن یان خانەنشینکراوی هەمان بەش بن یاخود گرێبەست یان تەنسیبکراو بن لە هەمان ئەو بەشە، لێرەدا پێویستە ئەو بەڕێزانە کە ستافی بەشێکی دیاریکراون دووبارە نەبنەوە لە بەشێکی تر.

٢- سەبارەت بە کردنەوەی خوێندنی ماستەر لە بەشە هاوشێوەکانی هەمان زانکۆ وەکو (کوردی و کوردی، عەرەبی و عەرەبی، ئینگلیزی و ئینگلیزی، کیمیا و کیمیا...هتد) دەکرێت ستافی هەردوو بەشەکە لە کاتی هەبوونی مەرجەکانی خاڵی (١)ی سەرەوە خوێندنی ماستەر بکەنەوە.

٣- سەبارەت بە پسپۆڕی بۆ کۆمەڵەی پزیشکیەکان، مەرجەکانی خاڵی (١)ی سەرەوە لەسەر ئاستی (کۆلیژ/ سکوڵ) ئەژمار دەکرێت.

٤- پێویستە زانکۆکان پلانی خوێندنی ماستەر ئامادە بکەن لەو بەشانەی کە پێشووتر خوێندنی ماستەریان تێدا کراوەتەوە بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٤-٢٠١٥) و ئێستاش مەرجی خاڵی (١)ی سەرەوە و پێداویستی بەردەوامیان تێدایە، واتە بەپێی بوونی مامۆستای پسپۆڕ بە پلەی زانستی پێویست بەپێی ڕێنماییەکان و بوونی پێداویستیە زانستییەکانی دیکە بۆ خوێندنی ماستەر.

٥- سەبارەت بەو بەشانەی کە دەیانەوێت خوێندنی ماستەر بکەنەوە بۆ یەکەم جار و مەرجەکانی خاڵی (١) یەکی سەرەوەیان تێدایە و دوو خولی بەکالۆریۆسیان دەرچوواندووە، دەتوانن پرۆپۆزەلی کردنەوەی خوێندنی ماستەر پێشکەش بە لیژنەی باڵای دڵنیایی جۆری وەزارەت بکەن بۆ ڕەزامەندی و پەسەندکردنی.

تێبینی: زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان لە مەرجی تێپەڕبوونی دەرچوونی دوو خولی بەکالۆریۆس تەنها بۆ ساڵی خوێندنی (٢٠١٦-٢٠١٧) دەبەخشرێن.

٦- ماوەی خوێندنی ماستەر لەم سیستمەدا بریتیە لە (٢) دوو ساڵ (جگە لە ماوەی زمانی ئینگلیزی)، لە دەسەڵاتی ئەنجومەنی کۆلێژە کە بۆ ماوەی (٦) شەش مانگ بۆ جاری یەکەم بە مووچە ماوەکە درێژ بکاتەوە و لە دەسەڵاتی ئەنجومەنی زانکۆیە بۆ ماوەی (٦) شەش مانگ بۆ جاری دووەم بە مووچە ماوەکە درێژی بکاتەوە (کە دوایین درێژکردنەوەیە). بە پێچەوانەوە قوتابی/خوێندکاری ماستەر فەرمانی سرینەوەی ناو (ترقين القيد)ی لە خوێندن بۆ دەردەچێت.

٧- بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزارەت لە کۆبوونەوەی ژمارە (٥) کە لە ڕێکەوتی (٢٠١٥/٦/٢٩) ئەنجامدرا، ڕەزامەندی دراوە لەسەر کردنەوەی خوێندنی باڵا/ ماستەر لە دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی بە هاوبەشی لەگەڵ یەکێک لە زانکۆکان، وە بڕوانامەی ماستەر لە لایەن زانکۆیەکەوە بەهاوبەشی دەدرێت لۆگۆ (ئارم)ی هەردوو لای لەسەر دەبێت.

تەوەری سێیەم/ سەبارەت بەو خوازیارانەی کە دانیشتووی دەرەوەی هەرێمی کوردستانی عێراقن یان هەڵگری رەگەزنامەی عێراقی نین:

١. هاوڵاتی عێراقی دانیشتووی دەرەوەی هەرێمی کوردستان مافی پێشکەشکردنی هەیە بۆ خوێندنی ماستەر بە سیستمی پاراڵێل.

٢. سەبارەت بەو خوازیارانەی کە دانیشتووی دەرەوەی عێراقن (واتە هەڵگری ڕەگەزنامەی عێراقی نین) واتە پێشکەشکاری نێودەوڵەتین، ئەوا مافی پێشکەش کردنیان بۆ خوێندنی ماستەر هەیە و لە کاتی دەستەبەرکردنی مەرجە زانستیەکاندا راستەوخۆ بە سیستمی پاراڵێل وەردەگیرێن و ناچنە پێشبرکێ، مەبەست لەم هەنگاوەش بریتییە لە هاندانی پێشکەشکاری نێودەوڵەتی بۆ مەبەستی ئەنجامدانی خوێندنی ماستەر لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستان. بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە پێشکەشکار بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پڕبکاتەوە کە هەڵگری رەگەزنامەی عێراقی نییە.

تەوەری چوارەم : پێداویستیە زانستییەکانی وەرگرتنی بڕوانامەی ماستەر:

١- مەرجە قوتابی/ خوێندکاری ماستەر دوای وەرگرتن و پێش دەستپێکردنی کۆرسەکانی خوێندن، مەرجی ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی کە بریتیە لە بەدەستهێنانی نمرەی (5)ی ئایلتس یان نمرەی(56ی TOEFL-IBT) یان نمرەی (495ی TOEFL-PBT) یاخود (47ی PEARSON ACADEMIC-PTE) مسۆگەر کردبێت بۆ سەرجەم پسپۆرییەکانی زانستی و مرۆڤایەتی، بە پێچەوانەوە مافی چوونە نێو کۆرسی ئەکادیمی نیە تا بەدەستهێنانی ئەم مەرجەی توانستی زمانی ئینگلیزی.

٢- سەبارەت بە تاقیکردنەوەی کۆرسەکان:

أ- مەرجە قوتابی/ خوێندکاری ماستەر لە تاقیکردنەوەی کۆرسەکان دا نمرەکەی لە (٦٠%) کەمتر نەبێت لە هەر یەک لەو بابەتانە و لە کۆتایی هەردوو وەرزەکەدا تێکرای نمرە (معدل)ی لە (٧٠%) کەمتر نەبێت، بە پێچەوانەوە بە پێی رێنماییەکانی خوێندنی باڵا سرینەوەی ناو (ترقين القيد) دەکرێت.

ب- ئەگەر قوتابی/ خوێندکاری ماستەر لە کۆرسی یەکەم لە نیوەی زیاتری بابەتەکان کەوت، ئەوا سڕینەوەی ناو (ترقين قيد) دەکرێت و مافی چوونە نێو کۆرسی دووەمی نابێت.

٣- قوتابی/خوێندکاری ماستەر لە سەرجەم بوارەکان واتە لە بواری (زانستە پەتی و سروشتی و (تەطبیقیەکان) و زانستە پزیشکیەکان) و لە بواری (زانستە مرۆڤایەتییەکان)، مەرجە پێش تاوتوێکردنی ماستەرنامەکەی (١) یەك توێژینەوەی زانستی هەڵێنجراو لە ماستەرنامەکەی لە گۆڤارێکی زانستی باوەڕپێکراو (معتمد) بڵاوبکاتەوە.

٤- پێویستە ماستەرنامەی قوتابی/خوێندکاری ماستەر بەشدارییەکی ڕەسەن بێت لە بەرهەمهێنانی مەعریفە لە بوارەکەیدا و هەڵسەنگاندنیش بریتی دەبێت لە گفتوگۆی زانستی ماستەرنامەکە لەلایەن لێژنەیەکی پسپۆڕەوە و بەپێی ڕێنماییەکانی گفتوگۆی زانستی.

٥- کۆرسە ئەکادیمییەکان بەم شێوەی خوارەوە دەبێت:

کاندیدەکان دوای بەدەستهێنانی ئاستی پێویست لە تاقیکردنەوەی (IELTS) یان هاوتاکەی لە تاقیکردنەوە ستانداردەکانی دیکەی زمانی ئینگلیزی بە پێی خاڵی (أ)ی برگەی (٢- مەرجی ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزی)ی (تەوەری یەکەم)ی سەرەوە، ئەوکات بە فەرمی دەبنە قوتابی/ خوێندکاری ماستەر و دەتوانن دەست بە کۆرسە ئەکادیمیەکان بکەن، بەم پێیە وەرگیراوان لە خوێندنی ماستەر دوو جۆرن:

١. کاندیدی خوێندنی ماستەر: ئەو بەرێزانە دەگرێتەوە کە لە پێشبرکێدا دەرچوون، بەڵام ئاستی توانستی زمانی ئینگلیزیان نەگەیشتووەتە ئاستی داواکراو یان هیچ جۆرە تاقیکردنەوەیەکی توانستی زمانی ئینگلیزیان نییە.

٢. قوتابی/خوێندکاری ماستەر: ئەو بەرێزانە دەگرێتەوە کە ئاستی پێویست لە تاقیکردنەوەکانی (IELTS) یان هاوتاکانی لە تاقیکردنەوە ستانداردەکانی نێودەوڵەتی ترکە ئاماژەیان پێدراوە لە خاڵی (١)ی سەرەوە بە دەست هێناوە.

<u>**ناوەڕۆکی کۆرسە ئەکادیمیەکان:**</u>

أ- ساڵی یەکەم: کۆرسی یەکەم: کۆرسێکی ئامادەکاری دەبێت بۆ وانەکانی:

١. زانستی کۆمپیوتەر (لە لایەن سێنتەری کۆمپیوتەر یان بەشی زانستی کۆمپیوتەری زانکۆ پیادە دەکرێت)، ئامانج لێی ئەوەیە کە قوتابی/ خوێندکار بڕوانامەی (ICDL) یان (IC3) یان بڕوانامەی لەو جۆرە سۆفتوێر و ئەپلیکەیشنانە بەدەستبهێنێت کە پەیوەندیدارە بە خوێندنەکەی.

٢. زمانی ئینگلیزی (Academic English) (لە لایەن سێنتەری زمانی زانکۆکانەوە پیادە دەکرێت) ئەم کۆرسە تایبەت دەبێت بە زمانی ئەکادیمی.

٣. میتۆدۆلۆجی (لە لایەن سێنتەری توێژینەوەی زانستی زانکۆوە پیادە دەکرێت) و پێویستە کتێبی تایبەت بە (میتۆدۆلۆژی زانستە کۆمەڵایەتی و مرۆییەکان) دیاری بکرێت (تاقیکردنەوە لەسەر ئاستی زانکۆ بە شێوەی ناوەندی دەبێت).

٤. دوو وانەی پسپۆڕی (لە لایەن بەشی زانستییەوە پیادە دەکرێت).

٥. ماوەی ئەم کۆرسە (١٥) هەفتە دەبێت بە تاقیکردنەوەکانیشەوە.

٦. بۆ هەر وانەیەك پێویستە (٢ بۆ ٤) کاتژمێری تیۆری بخوێندرێت لە هەفتەیەکدا.

٧. بۆ هەر وانەیەك پێویستە لە بەرامبەر (١) کاتژمێری تیۆری (٣) کاتژمێری ئەرکی (Workload) (قوتابی/ خوێندکار) هەفتانە ئەنجام بدرێت.

٨. دەرچوون و بەدەستهێنانی پێداویستیەکانی کۆرسەکە مەرجە بۆ پەڕینەوە بۆ کۆرسی دووەم.

٩. ئامادەکردنی دوو (٢) پەیپەر کە لە (٣٠٠٠) سێ هەزار وشە کەمتر نەبێت لە ماوەی کۆرسەکەدا، بۆ وانەکانی (میتۆدی زانستی و وانە پسپۆڕییەکان) بە پەیڕەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە).

١٠. بۆ هەڵسەنگاندنی پەیپەرەکان پێویستە مامۆستایەکی هەمان پسپۆڕی وەك (Second marker) هەڵسەنگاندن بۆ پەیپەرەکە بکات و (٥٠%)ی نمرەکە دابنێت.

١١. ئامادەکردن و پێشکەشکردنی (٤) سیمینار (پریزێنتەیشن) لە وانەی (Academic English) لە ماوەی کۆرسەکەدا، بە پەیڕەوکردنی بنەمای (میتۆدی توێژینەوە).

١٢. لە (٥٠%)ی نمرەی کۆتایی کۆرسەکە بۆ هەر وانەیەك لەسەر پەیپەرەکان دەبێت.

١٣. هەر قوتابی/ خوێندکارێك ئاستی (زانستی کۆمپیوتەر و زمانی ئینگلیزی) بە پێی پێوەرەکان ئامادە کردبێت، لەم کۆڕسەدا بۆی هەژمار دەکرێت و بەشداری لەو وانانەدا (ئیلزامی) نابێت.

سالی یەکەم، کۆڕسی یەکەم، ماوەی (١٥ هەفتە) بە تاقیکردنەوەکانیشەوە			
ژمارەی وانەکان (٥ وانە) لە هەفتەیەکدا	ژمارەی کاتژمێرەکان (١٠-١٢) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا	ئەرکی خوێندکار (Workload) (٣٠-٣٥) کاتژمێر کارکردن لە هەفتەیەکدا	تێبینی
وانەی (میتۆدی توێژینەوە) بە مەرجێك کتێبی مەنهەجی (Textbook)ی نوێ دیاری بکرێت.	(٢) دوو کاتژمێری هەفتانە	ئامادەکردنی (٢) دوو پەیپەری (٣٠٠٠) وشەیی (کوانتیتەتیف، کوالیتەیتیڤ) بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	✓ دیاریکردنی مەرجی بەکارهێنانی سەرچاوەی نوێ. ✓ بۆ هەڵسەنگادنی پەیپەرەکان (Second marker) هەبێت و (٥٠%)ی نمرەکە دابنێت. ✓ لە (٥٠%)ی نمرەی کۆتایی کۆڕسەکە بۆ هەر وانەیەك لەسەر پەیپەرەکان بێت. ✓ پێوستە لە کۆڕسەکاندا سەرجەم ڕێنماییەکانی دڵنیایی جۆری جیبەجێبکرێت (کۆڕسبووک، فیدباك، تاقیکردنەوە..تا دوایی)
وانەی ئینگلیزی ئەکادیمی (نووسین و قسەکردن) Academic English: (Writing & Speaking)	(٤) چوار کاتژمێری هەفتانە	ئامادەکردنی (٤) سیمینار (پریزێنتەیشن)، بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	
دوو وانەی پسپۆری بە پەیرەوکردنی (دڵنیایی جۆری فێرکردن)	(٢) دوو کاتژمێری هەفتانە بۆ هەر وانەیەك	ئامادەکردنی (٢) دوو پەیپەری (٣٠٠٠) وشەیی بە پەیرەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	
وانەی زانستی کۆمپیوتەر (ICDL)	بە سەرپەرشتی (سەنتەری کۆمپیوتەر) یان (بەشی زانستی کۆمپیوتەر)		

ب - سالی یەکەم: کۆڕسی دووەم: کۆڕسێکی پسپۆری دەبێت:

١. ماوەی ئەم کۆڕسە (١٥) هەفتە دەبێت بە تاقیکردنەوەکانیشەوە.
٢. خوێندنی (٣-٤) وانەی پسپۆری (لە لایەن بەشی زانستیەوە پیادە دەکرێت) بە پەیڕەوکردنی پرۆسەی (دڵنیایی جۆری فێرکردن).
٣. بۆ هەر وانەیەک پێویستە (٢٠-٢٥) کاتژمێری وانەی تیۆری (محاضرات) بخوێنرێت لە کۆڕسەکەدا.
٤. بۆ هەر وانەیەک پێویستە لە بەرامبەر (١) کاتژمێری تیۆری (٣) کاتژمێری ئەرکی (قوتابی/ خوێندکار) هەفتانە ئەنجامبدرێت.
٥. ئامادەکردنی پەیپەرێکی (٤٠٠٠-٥٠٠٠) وشەیی، بۆ هەر وانەیەک بە پەیڕەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە).
٦. بۆ هەڵسەنگاندنی پەیپەرەکان پێویستە مامۆستایەکی هەمان پسپۆڕیی وەک هەڵسەنگێنەریی دووەم (second marker) هەڵسەنگاندن بۆ پەیپەرەکان بکات و (٥٠%) ی نمرەکە دابنێت.
٧. (٥٠%)ی نمرەی کۆتایی کۆڕسەکە بۆ هەر وانەیەک لەسەر پەیپەرەکە دەبێت.

ساڵی یەکەم، کۆرسی دووەم، ماوەی (١٥ هەفتە) بە تاقیکردنەوەکانیشەوە			
ژمارەی وانەکان (٤ وانە) لە هەفتەیەکدا	ژمارەی کاتژمێرەکان (١٠-١٢) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا	ئەرکی خوێندکار (workload) (٣٠-٣٥) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا	تێبینی
(٤) وانەی پسپۆریی بە پەیڕەوکردنی پرۆسەی (دڵنیایی جۆری فێرکردن)	(٢-٤) کاتژمێری هەفتانە بۆ هەر وانەیەک	ئامادەکردنی پەیپەرێکی (٤٠٠٠-٥٠٠٠) وشەیی، بۆ هەر وانەیەک بە پەیڕەوکردنی (میتۆدی توێژینەوە)	-دیاریکردنی مەرجی بەکارهێنانی سەرچاوەی نوێ. -بۆ هەڵسەنگاندنی پەیپەرەکان (second marker) هەبێت و (٥٠%)ی نمرەکە دابنێت. -لە (٥٠%) ی نمرەی کۆتایی کۆرسەکە بۆ هەر وانەیەک لەسەر پەیپەرەکان دەبێت. -پێویستە لە کۆرسەکاندا سەرجەم ڕێنماییەکانی دڵنیایی جۆریی جێبەجێ بکرێت (کۆرس بووک، فیدباک، تاقیکردنەوە، تا دوایی).

ج. ساڵی دووەم: مەرجەکانی پێش دەستپێکردن:

١. تەواوکردنی وانەکانی هەردوو کۆرسەکانی ساڵی یەکەم.
٢. پەسەندکردنی دۆسیەی دەرچووانی هەردوو کۆرسی ساڵی یەکەم لە لایەن وەزارەتەوە.
٣. قوتابی/ خوێندکار مافی دواخستن (تأجیل)ی خوێندنەکەی هەیە بۆ ماوەی ساڵێک، بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی کۆلێج و سەرۆکایەتی زانکۆ.

د. ساڵی دووەم: پرۆسەی نووسین و سەرپەرشتیکردن:

١. پێویستە کە (قوتابی/خوێندکار) لە کۆرسی دووەمی ساڵی خوێندنی یەکەمەوە ناونیشانێک پێشکەش بە بەشی زانستی بکات بۆ ئەوەی دواتر کاری لەسەر بکات.
٢. لە سەرەتای ساڵی دووەمەوە پێویستە (قوتابی/ خوێندکار) پرۆپۆزەڵێک لەسەر ناونیشانەکەی ئامادە بکات و پێشکەشی بکات.
٣. بەشی زانستی لیژنەیەک بۆ هەڵسەنگاندنی پرۆپۆزەڵەکە و پەسەندکردنی پێکدێنێت.
٤. لە ساڵی دووەمی خوێندندا (قوتابی/ خوێندکار) پابەند دەبێت بە ڕێژەی ئامادەبوونی هەفتانە بەسەرپەرشتی سەرپەرشتیار و بەشی زانستی بە پێی ڕێنماییەکانی خوێندنی باڵا.
٥. فۆرمی تایبەت بە دیداری (قوتابی/ خوێندکار) و مامۆستای سەرپەرشتیار لە بەشە زانستیەکاندا هەفتانە ئیمزا دەکرێت و بنەمایەک دەبێت بۆ ئەرک و مافەکانی (قوتابی/ خوێندکار) و مامۆستای سەرپەرشتیار.

ساڵی دووەم: نووسینی ماستەرنامە		
قۆناغی یەکەم	قۆناغی دووەم	قۆناغی کۆتایی
پەسەندکردنی پرۆپۆزەڵ (پێوەری میتۆدۆلۆژی)	نیوەی ماستەرنامە (٤٠% بۆ ٦٠%)	تەواوکردنی ماستەرنامەو سیمیناری ئامادەبوونی بۆ گفتوگۆکردن.

خشتەی چونیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان (hours) بۆ بەدەستهێنانی یەکە (credit):

١. ژمارەی یەکە (credit)ی بەدەستهاتوو بۆ هەر کۆرسێک، بەم شێوەیە دەبێت:

چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان (hours) بۆ بەدەستهێنانی یەکە (credit)						
چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان هەفتەیەک (٥٠) کاتژمێر						
کۆی کاتژمێرەکانی کۆرسێک (٧٥٠) کاتژمێر				یەکە (credit) بۆ هەر کۆرسێک (٣٠) یەکە		
(١٠+٣٠+١٠=٥٠) کاتژمێر				(٥٠ × ١٥= ٧٥٠) کاتژمێر		٧٥٠ ÷ ٢٥= (٣٠) یەکە
کاتژمێری وانەکان (محاضرات)	یەکە (Credit) بۆ هەر کۆرسێک (٣٠) یەکە ئەرکەکان (Workload)	کاتژمێری تەرخانکراو بۆ پەیپەرو سیمینار	کاتژمێرەکانی هەفتەیەک	ژمارەی هەفتەکانی کۆرس	ژمارەی کاتژمێرەکانی کۆرسێک	ژمارەی کاتژمێر پێویست بۆ یەکەیەک.
(١٠) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا.	(٣٠) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا.	(١٠) کاتژمێر لە هەفتەیەکدا.	(٥٠) کاتژمێر	(١٥) هەفتە	(٧٥٠) کاتژمێر	(١) یەکە= (٢٥) کاتژمێر.

٢. ژمارەی یەکە (Credit)ی بەدەستهاتوو بۆ ساڵی نووسینی ماستەرنامە، بەم شێوەیە دەبێت:

چۆنیەتی دابەشکردنی کاتژمێرەکان (HOURS) لە ساڵی نووسینی ماستەرنامە بەرامبەر یەکە (CREDIT)ی پێویست.		
کۆی ڕۆژەکان	ژمارەی کاتژمێری کارکردن لە ڕۆژێکدا	کۆی یەکەی بەدەستهاتوو بۆ ساڵەکە
(٣٠٠) ڕۆژ	(٥) کاتژمێر لە ڕۆژێکدا	(٣٠٠ × ٥ = (١٥٠٠) کاتژمێر
١٥٠٠ ÷ ٢٥ = ٦٠ یەکە (CREDIT)		

٣.ژمارەی یەکە (CREDIT)ی بەدەستهاتوو بۆ هەردوو ساڵی خوێندنی ماستەر، بەم شێوەیە دەبێت:

چۆنیەتی یەکە (CREDIT)کانی هەردوو ساڵی خوێندنی ماستەر		
کۆرسی یەکەم	کۆرسی دووەم	ساڵی نووسینی ماستەرنامە
(٣٠) یەکە (CREDIT).	(٣٠) یەکە (CREDIT).	(٦٠) یەکە (CREDIT).
٣٠+٣٠+٦٠= (١٢٠) یەکە (CREDIT)		

تەوەری پێنجەم/ سەبارەت بە دەرچووانی زانکۆ تایبەتەکان (زانکۆ ئەهیلەکان):

دەرچووانی زانکۆ تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان مافی پێشکەشکردنیان هەیە بە هەمان مەرج و ڕێنماییەکانی سەرەوە بە شێوازی پاراڵێل، بە مەرجێک زانکۆکە مۆڵەتی فەرمی لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەرگرتبێت و بڕوانامەی پێشکەشکار لە لایەن وەزارەتەوە پەسەند کرابێت.

تەوەری شەشەم: تێبینیە گشتیەکان:

١. ژمارە و پلانی خوێندنی ماستەر و تەرخانکردنی کورسی خوێندن بە پێی تەوەری حەوتەمی ئەم ڕێنماییە دەبێت.

٢. بە پێی ئەم ڕێنماییە هەڵگرانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس لە دامەزراوەکانی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هەروەها دامەزراوەکانی دەرەوەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دەتوانن داواکاری بۆ ئەم خوێندنە پێشکەش بکەن بە پێی تەوەری حەوتەم و هەشتەمی ئەم ڕێنماییە.

٣. مەرجە خوازیار پێشکەشی هەمان بواری خوێندنی ماستەر بکات لەسەر بنەمای پسپۆڕی بڕوانامەی بەکالۆریۆسەکەی، بەڵام سەبارەت بەو بەش و پسپۆڕیانەی کە لێک نزیکن یان لێکچوون هەیە لە نێوان پسپۆڕی هەردوو بەکالۆریۆس و ئەو پسپۆڕییەی کە خوازیار دەیەوێت لە ماستەر پێشکەشی بکات ئەوا دوای ئەنجامدانی بەراوردی زانستی (المقاصة العلمية) لە لایەن لیژنەی زانستی بەش لە نێوان بڕوانامەی هەردوو بەکالۆریۆس و دەستنیشانکردنی پێداویستی لە خوێندنی چەند بابەتێک، دەتوانن داواکاری پێشکەش بکەن. بەڵام مەرجە ئەنجامدانی بەراوردی زانستی (المقاصة العلمية) لە کاتی پرۆسەی پێشکەشکردن و پێش ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی ئەنجام بدرێت. لە کاتی دەرچوونی قوتابی/خوێندکار بەم شێوەیە پێویستە ئەو بابەتانەی کە لیژنەی زانستی داوای کردووە وەریبگرێت و تێیدا دەربچێ و نمرەی (٦٠%) کەمتر نەبێت بۆ هەر بابەتێک پێش دەستپێکردنی خوێندنی ماستەر.

٤. کاندیدانی خولی دووەم و سێیەمی بەرنامەی تواناسازی مرۆیی بۆ خوێندنی ماستەر ئەوانەی تا ئێستا مامەڵەکانیان پرۆسێس نەکراوە و سەفەری دەرەوەیان نەکردووە بۆ مەبەستی پەیوەندیکردن بە خوێندن، دەتوانن داواکاری پێشکەش بکەن، ئەگەر لە پێشبڕکێ سەرکەوتوو بن و بە فەرمی وەرگیران ئەوا ناویان لە لیستی کاندیدانی تواناسازی دەسڕێتەوە، بەڵام ئەگەر وەرنەگیران ئەوا مافیان وەک کاندیدی تواناسازی پارێزراو دەبێت، بۆ ئەم مەبەستەش پێشکەشکار پێویستە لە (وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی/ فەرمانگەی نێردراوان و پەیوەندیە ڕۆشنبیرییەکان) نووسراوی فەرمی بهێنێت کە مامەڵەکەی پرۆسێس نەکراوە و سەفەری دەرەوەی نەکردووە بۆ مەبەستی پەیوەندیکردن بە خوێندن.

٥. ئەو کاندیدانەی بە پێی پرۆگرامی تواناسازی مرۆیی نێردراوان بۆ دەرەوەی وڵات و یان بە هەر شێوازێکی تر وەکو (بعثات) و (زمالات) لە ئێستادا گەڕاونەتەوە و خوێندنیان تەواو نەکردووە بە هۆکاری جیا جیا، یان بە هەمان شێوە لە ناوەوەی وڵات خوێندنیان تەواو نەکردووە و سڕینەوەی ناو (ترقين القيد) کروان بە هۆکاری جیا جیا، مافی پێشکەشکردنیان نییە تا تێپەڕبوونی (٢) سێ ساڵ بەسەر گەڕانەوەیان و سڕینەوەی ناویان.

٦. هیچ مامەڵەیەکی پێشکەشکردن وەرناگیرێت، ئەگەر سەرجەم دۆکیۆمێنتەکان تەواو نەبێت تا دواین ڕۆژی پێشکەشکردن، بە پێچەوانەوە خوازیار مافی بەشداربوونی لە تاقیکردنەوەی توانستی زانستی نابێت و یاریدەدەری سەرۆک زانکۆکان بۆ کاروباری زانست و خوێندنی باڵا بەرپرسیارن لە وردبینی کردنی دۆکیۆمێنتەکان و دەستنیشانکردنی لیستی ئەو پێشکەشکارانەی کە مافی تاقیکردنەوەی توانستی زانستیان هەیە، هەروەها لیژنە تایبەتەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی چاودێری و وردبینی دۆکیومێنتەکان و پرۆسەی پێشکەشکردن دەکەن.

٧. ئەو خوازیارانەی کە ئارەزوومەندن بۆ پێشکەشکردن بۆ خوێندنی ماستەر کە دوو ساڵ خزمەتی ڕاژەی فیعلی دوای دامەزراندن و بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس تا ڕێکەوتی دەستپێکردنی خوێندنی ماستەری هەیە شایستەی مۆڵەتی خوێندن دەبێت بە پێی

یاسای ڕاژەی شارستانی هەموارکراوی ساڵی (٢٠٠٩). بەڵام سەبارەت بەو خوازیارانەی کە مەرجی دوو ساڵ خزمەتی فیعلیان نییە دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس و دامەزراندنی ئەوا مافی پێشکەشکردنیان هەیە بەڵام مۆڵەتی خوێندنیان بە بێ مووچە دەبێت .

٨. مۆڵەتی خوێندنی ماستەری ناوەخۆ لە زانکۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوەی خۆتەرخانکردنی تەواو (تفرغ تام) دەبێت.

٩. پێویستە ئەو پێشکەشکارەی کە دانەمەزراوە بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پێشکەش بکات کە لە هیچ فەرمانگەیەکی حکومی دانەمەزراوە، ئەگەر زانیاری نادروستی دا بێت ئەوا هەموو بەرپرسیارەتی یاسایی دەکەوێتە ئەستۆ، جگە لە سڕینەوەی ناوەکەی لە خوێندن.

١٠. بەپێی بڕیاری ئەنجومەنی وەزارەت مامەلە لەگەڵ پۆینت ناکرێت بۆ مەبەستی پێشکەشکردن و دەرئەنجامەکانی تاقیکردنەوەی توانستی زانستی (واتە ژمارەکان جبر ناکرێن)

١١- زانینی زمانی کوردی بۆ بواری زانستە مرۆڤایەتیەکان مەرجە بۆ چوونە پێشبرکێ بۆ ئەم مەبەستەش زانکۆ میکانیزمی پێویست دەگرێتەبەر.

١٢. بە هیچ شێوەیەك ناکرێت قوتابی/ خوێندکاری ماستەر خوێندنەکەی بگوازێتەوە بۆ زانکۆیەکی دیکە.

١٣. ئەگەر لە بەشێکی زانستی بە تەنها یەك قوتابی/ خوێندکاری ماستەر وەرگیرا، ئەوا خوێندنەکەی دوادەخرێت، لە حاڵەتی هەبوونی هەمان پسپۆری لە زانکۆیەکی دیکە ئەوا دەتوانێت تەنها کۆرسەکانی خوێندن بە شێوەی میوانداری وەربگرێت و دواتر توێژینەوە و تاوتوێکردنی ماستەرنامەکەی لە زانکۆی خۆی ئەنجام بدات.

تەوەری حەوتەم: پلان و ژمارەی کورسیەکانی ماستەر:

دوای دەرچوونی ئەم ڕێنماییە وەزارەتی خوێندنی باڵا بە فەرمی داوای پلان لە زانکۆکان دەکات، زانکۆ هەڵدەستێ بە ئامادەکردنی پلانی خوێندنی ماستەر بە پێی ڕێنماییەکان و ژمارەی کورسیەکان دیاری دەکات و لە لایەن ئەنجومەنی زانکۆکەوە پلانی خوێندنی ماستەر و ژمارەی کورسیەکان پەسەند دەکرێت و دواتریش لە لایەن وەزارەت پلان و ژمارەی کورسیەکان پەسەندەکرێت، کورسیەکانیش بەم شێوەیەی خوارەوە تەرخان دەکرێت:

١- کورسیە تەرخانکراوەکان بۆ داموودەزگاکانی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی:

ڕێژەیەک لە کورسیەکان بۆ داموودەزگاکانی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی دەبێت و پرۆسەی پێشکەشکردن سەرتاسەری دەبێت بەم شێوەیەی خوارەوە:

أ- ژمارەیەك لە کورسیەکان بە پێی ڕێژەی خاڵی (١)ی سەرەوە تەرخان دەکرێت بۆ زانکۆ نوێیەکان و زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان، لەم حاڵەتەدا تەنها خوازیارانی میلاکی ئەو زانکۆیانەی کە کورسیان بۆ تەرخانکراوە بۆیان هەیە پێشبرکێ لە نێوان خۆیان بکەن لەسەر ژمارەی ئەو کورسیانەی بۆیان تەرخان کراوە، لەم حاڵەتەدا ئەو خوازیارانە بۆیان نییە پێشبرکێ لەسەر کورسیەکانی دیکە بکەن، بەڵام پێویستە لە حاڵەتی تەرخانکردنی کورسی بۆ زانکۆ نوێیەکان و زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان لە (١) پێشکەشکاریان زیاتر هەبێت بۆ پێشبرکێ کردن لەسەر هەر کورسیەك، لە کاتی مانەوەی کورسیەکانی زانکۆ نوێیەکان و زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان ئەوا کورسیەکان پوچەڵ (إبطال) دەکرێنەوە و پڕناکرێنەوە.

ب- کورسیەکانی دیکە دەبێت بە کورسی هەموو دامەزراوەکانی خوێندنی باڵا و خودی زانکۆکە، کە هەموو پێشکەشکارێك لە هەر داموودەزگایەکی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بێت مافی هەیە پێشکەشی بکات و لە نێوان خۆیان پێشبرکێ بکەن لەسەر ژمارەی کورسیەکان، ئەم خوازیارانە بۆیان نییە لەسەر کورسیە تەرخانکراوەکان بۆ زانکۆ نوێیەکان و زانکۆ پۆلیتەکنیکیەکان پێشکەشی بکەن و پێشبرکێ بکەن.

٢- کورسیە تەرخانکراوەکان بۆ دامووەزگاکانی دەرەوەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی (کورسی سیستمی پاراڵێل):

أ- ڕێژەیەک لە کورسیەکان بە شێوەی پاراڵێل تەرخان دەکرێت بۆ دامودەزگاکانی دەرەوەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی کە بریتی دەبێت لە فەرمانبەری دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێم و یان ئەو پێشکەشکارانەی کە دانەمەزراون لە هیچ دامەزراوەیەك. ئەم پێشکەشکارانە مافیان نییە لەسەر کورسیەکانی خاڵی (١)ی سەرەوە پێشکەش بکەن.

ب- پێشکەشکردن لەسەر ڕێژەی کورسیەکانی خاڵی (أ)ی سەرەوە بە شێوەی سەرتاسەری دەبێت و ئەو پێشکەشکارەی زۆرترین خاڵی بەدەستهێنا بە پێی ڕێژەی پلانەکە وەردەگیرێت.

تەوەری هەشتەم: سەبارەت بە لایەنی دارایی خوێندن:

١- بۆ ئەو کاندیدانەی لەسەر میلاکی زانکۆکان و دامەزراوەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵان گشت تێچووی خوێندنەکە لە ئەستۆی ئەو زانکۆیە دەبێت کە خوێندنی ماستەری کردۆتەوە (جگە لە دەرچوانی زانکۆ تایبەتەکان کە خوێندنەکەیان بە شێوازی پاراڵێل دەبێت). لە حاڵەتی تەرخانکردنی کورسی بۆ زانکۆ تازەکان، ئەگەر قوتابی/ خوێندکاری ماستەر لەسەر میلاکی زانکۆ نوێیەکان وەرگیرا، ئەوا تێچووی خوێندنەکە (وەکو پاداشتی لیژنەی تاوتوێکردن و سەرپەرشتیار+ خەرجی چاپکردن و خەرجی توێژینەوەکە) جگە لە کرێی خوێندن لە ئەستۆی زانکۆی سوودمەند دەبێت، بە پێچەوانەوە لەسەر ئەستۆی قوتابی/ خوێندکار دەبێت.

٢- ئەو کاندیدانەی لە دەرەوەی میلاکی دامەزراوەکانی وەزارەتی خوێندنی باڵان، شێوازی خوێندنەکەیان بە سیستمی پاراڵێل دەبێت و تەواوی تێچووی خوێندنی ماستەرەکەیان لە ئەستۆی قوتابی/خوێندکار دەبێت، بۆیە پێویستە لە کاتی بەدەستهێنانی نوسراوی لاری نەبوونی وەزارەتەکەی ئاماژە بە ڕەزامەندی وەزارەتەکەی بدرێت، بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە پێشکەشکار لە کاتی پرۆسەی پێشکەشکردن بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پڕبکاتەوە کە ئامادەیە تەواوی تێچووی خوێندنەکە لە ئەستۆی خۆی بگرێت.

٣- هەڵگرانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس کە لە هیچ فەرمانگە و دامووەزگایەکی حکومەتی هەرێم دانەمەزراون واتە فەرمانبەری هەمیشەیی نین، بۆیان هەیە داواکاری پێشکەش بکەن بۆ خوێندنی ماستەر بە شێوازی پاراڵێل، بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە پێشکەشکار لە کاتی پرۆسەی پێشکەشکردن بەڵێننامەی یاسایی لە زانکۆ پڕبکاتەوە کە ئامادەیە تەواوی تێچووی خوێندنەکە لە ئەستۆی خۆی بگرێت.

٤- دوای دەرچوونی ئەم ڕێنماییە، کرێی خوێندنی ماستەر بە شێوازی پاراڵێل لە لایەن وەزارەتەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ زانکۆکان دەستنیشاندەکرێت.

تەوەری نۆیەم: ئەم ڕێنماییە لە ڕێکەوتی دەرچوونیەوە کاری پێدەکرێت و هەر ڕێنماییەکی تر لەمەو پێش دەرچووە کە ناکۆك و پێچەوانە بێت لەگەڵ ئەم ڕێنماییە، ئەوا کاری پێناکرێت.

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی

وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی
دەرکرد

هۆیەکانی دەرچوونی ئەم ڕێنمایيە

هۆیەکانی دەرچوونی ئەم ڕێنماییە بریتین لە بەدیهێنانی چەند ئامانجێکی سەرەکی کە ئەمانەن:

١. بەردەوام بوونی زیاتر لە پرۆسەی بەرزکردنەوەی ئاستی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان و ڕەچاوکردنی هاوسەنگی نێوان چەندێتی و چۆنیەتی لە خوێندنی باڵادا.

٢. پێگەیاندنی کەسانی پسپۆڕ و شارەزا و بەدیهێنانی هەردوو لێهاتوویی (وانەبێژیی و توێژەریی) بۆ مامۆستایانی دامەزراوەکانی خوێندنی باڵا.

٣. بەستنەوەی خوێندنی باڵا بە پێداویستی داموودەزگا حکومی و تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان و سازان لەگەڵ سەردەم و پێداویستیەکانی بازاری کار و بەشداری لە پێشنیازکردنی چارەسەری گونجاو بۆ کێشە و گرفتەکان لە هەرێمی کوردستان.

د.یوسف گۆران
وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی

وێنەیەک بۆ:-
- نووسینگەی بەڕێز جەنابی وەزیر/ بۆ زانین/ لەگەڵ ڕێزدا.
- وەزارەتی داد / ڕۆژنامەی وە قايعی کوردستان/ تکایە بۆ بڵاوکردنەوەی / لەگەڵ ریزدا.
- ڕاوێژکاری جەنابی وەزیر بۆ کاروباری خوێندنی باڵا/ بۆ زانین / لەگەڵ ریزدا.
- ڕاوێژکاری جەنابی وەزیر بۆ کاروباری تواناسازی/ بۆ زانین / لەگەڵ ریزدا.
- سەرۆکایەتی گشت زانکۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستان/ بۆ زانین و کاری پێویست بە پێی پەیوەندی/ لەگەڵ ڕێزدا.
- ئەنجومەنی کوردستان بۆ پسپۆڕییە پزیشکییەکان/ لەگەڵ ڕێزدا.
- دەستەی کوردستانی بۆ دراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی/ لەگەڵ ڕێزدا.
- گشت فەرمانگەکانی دیوانی وەزارەت/ بۆ زانین/لەگەڵ ڕێزدا.
- بەڕێوبەرایەتی کاروباری یاسایی ، لەگەڵ بەراییەکان .
- دەرکردە خولاو .